

# LOU BRUSC

JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI  
PAREISSÈNT TOUTEI LEI DIMENCHE

Depausitari majourau pèr Marsiho : *A la Librairie des Bons Feuilletons*, 50, carriero de la Darso 50

Abounamen :  
1 franc pèr an pèr touto la Franco.  
Facero Franco, lou port en subre, co  
que revèn à **DES** fr.

Tout ço que toco lou journau dèu  
èstre manda afraqui à l'Empremarié  
Prouvençalo, 15, carrièro dón Grand-  
Relògi, à-z-Ais.

Les annonces, réclames et faits di-  
vers sont reçus exclusivement à la  
Société Anonyme de publicité, 52 rue  
d'Aboukir, fermière de la publicité.

## TAULETO

- PASSO-TÈMS. — Lou Charlatan - *D. C. Cassan.*
- POVESIO. — Moun Album - *Ansèume Mathieu* —  
A Marius Bourrelly - *J.-B. G.* — Cansoun —  
*W. Bonaparte Wise.* — La Balmo - *Marius Bourrelly.* — Leis Ayyalado - *Rimo-Sauço.*
- REMEMBRANÇO. — Dón 9 au 15 de Janvié — *L. A. Gardaire.*
- CRONICO. — La crècho. — La Lengo e la politico. *J. B. Gaut.*
- FREIETOUN. — Pèire de Prouvènço e la bello Magalouno.
- TEATRE PROUVENÇAU. — Lou Sicilian - *Marius Bourrelly*

## PASSO-TÈMS

### LOU CHARLATAN

Aquest conte es tira de « Li Cassaneto » pèr D.-C. Cassan, galant libre in-18 de 352 pajo e adourna dón retra de l'autour (près 4 fr.) que vén de parèisse encò de l'autour e de la libreria Roumanille en Avignoun. Se li atrovo uno bello pastouralo en 5 atè; de cansoun de nouve, e forço conte galoi.

de dis mecanician-dentisto, e pedicuro.  
de lato de gari lei maladié de pèu.  
Soutoun, derbi, fironn, berrugo, escourchaduro, gougou,  
de rougno, la rasqueto e li grafignaduro.  
Pèi, roumas de peitrino, e roumas de cervèu.  
Escourchaduro, escourbu, lupio e còp de soulèu.

Se sias mordu pèr un chin fòu,  
Uno rassado, uno pantèro,  
Sias gari radicalamen,  
Pèr douge sòu, ni mai, ni men!  
E pièi, s'ai bono souvenènço,  
L'enguètu que douno pèr dessu,  
Garis lei borgne, lei boussu.  
E lei cambo de bos, quand soun pas de neissènço...

En retournant dins sa famiho,  
Quand èro chirougian-major,  
Aduguè dos testo de mort  
Dei catacou nbo de Russo,  
Que vous moustravo à tout moumeu  
En dounant si medicamen.  
Dins un vilage, pèr la vogo  
Emè si dos testo de mort.  
Que vous fan casimen escor,  
Un còp fasiè lou frenologo.  
Ero veritablamen bèu.  
Fasiè la descripi e dei bosso e dón cervèu ;  
« Voici la tête d'un grand homme !  
« Voulez-vous que je vous la nomme ?  
« C'est celle de Pierre-le-Grand ;  
« Le Grand empereur de Russie. »

La virouviavo dins si man,  
Pièi fasiè : « Voyez-vous la bosse du génie » ?  
Tout lou mounde badavo, e moun individú  
Se serviè de grand mot, fasiè soun entendú  
Coume lou dótour Gall sus la frenologio,  
Li bosso, lou cervèu, la cranioscopia...  
Sei dos testo de mort que fan quasi fraïrau,  
Emai si guesson pas de la memo groussour,  
Qu'aguesson mai o men de bosso e de boudougnou  
Ié servien tour à tour pèr la memo besougnou.  
Lou van prouva sus lou moumen.  
La caïso e lou tambour fasiè de roulamen ;  
Lou populò que l'entouravó